



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Broj: 03/1-912/2-18

Podgorica, 26. januar 2018. godine

Ministarstvo finansija, Poreska uprava na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG", br. 44/12 i 30/17), postupajući po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, sa sjedištem u Podgorici, Dalmatinska 188, donosi

RJEŠENJE

Djelimično se usvaja zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice br. 18/117790 - 117791 od 19.01.2018. godine, pa im se dozvoljava pristup informaciji – kopiji JPR obrazaca za hotel "London" Ulcinj za period od 2010. do 2012. godine.

Pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavom kopije akta - informacije na adresu podnosioca zahtjeva, a nakon dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka.

Troškovi postupka određuju se u iznosu od 1,80 € koje je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS dužna uplatiti u korist organa – Poreske uprave na žiro račun br. 832-1146-57 i o tome dostaviti odgovarajući dokaz.

Ograničava se Mreži za afirmaciju nevladinog sektora - MANS pristup informaciji iz stava 1 ovog zahtjeva koji se odnosi na uvid i kopiranje podataka koji se odnose na lične podatke propisane članom 9 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Odbija se kao neosnovan zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS br. 18/117790 - 117791 od 19.01.2018. godine u dijelu kojim je tražen pristup informaciji – kopiji JPR obrazaca za hotel "London" Ulcinj za 2007., 2008., 2009., 2013., 2014., 2015. i 2016. godinu i svih B1 obrazaca za hotel "London" Ulcinj za period od 2007. do 2016. godine.

Obrazloženje

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice, podnijela je Poreskoj upravi Crne Gore zahtjev 18/117790 - 117791 dana 19.01.2018. godine, kojim je tražen pristup informacijama - dostavom kopije JPR obrasca za hotel "London" Ulcinj, kao i svih B1 obrazaca za navedeno pravno lice za period od 2007. do 2016. godine.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da posjeduje tražene informacije opisane u stavu 1 dispozitiva pa nalazi da se pristup informaciji može omogućiti na način što će se

kopija akata dostaviti na adresu Dalmatinska 188, Podgorica, uz ograničenje iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a koja se odnose na brisanje ličnih podataka, propisanih članom 9 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

S obzirom da predmetna informacija kojoj se pristup omogućava ima 12 stranica, a da se pristup omogućava dostavljanjem kopije, to se primjenom člana 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim je propisano da "podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore" i člana 1 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list CG", br. 66/16) kojim je u članu 2 propisano da trošak kopiranja informacije formata A4 iznosi po stranici 0,05 €, određuje se naknada troškova postupka u ukupnom iznosu od 1,80 €, od čega na ime kopiranja informacije 0,60 € i na ime dostavljanja informacije u iznosu od 1,20 €.

Uvidom u sadržaj tražene informacije Poreska uprava je utvrdila da dio iste opisan stavom 4 dispozitiva ovog rješenja sadrži podatke koji se odnose na jedinstveni matični broj fizičkih lica – JMBG, adresu ..., radi čije je zaštite članom 14 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisana mogućnost ograničenja pristupa informaciji ili dijelu informacije, ako je to u interesu zaštite privatnosti od objelodanjivanja podataka predviđenih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Članom 9 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je propisano da su lični podaci sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Članom 2 stav 1 Zakona je propisano da se podaci o ličnosti mogu obrađivati za namjenu koja je određena zakonom ili uz prethodnu saglasnost lica čiji se podaci obrađuju. Lični podaci se, u skladu sa stavom 2 ovog člana, ne mogu obrađivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom.

S obzirom na prirodu tražene informacije, organ nalazi da bi objelodanjivanje ove informacije predstavljalo kršenje pozitivnih propisa i proizvelo bi nepovjerenje poreskih obveznika prema organima državne uprave, konkretno prema Poreskoj upravi, što je procijenjeno kao veća šteta od javnog interesa za objavljivanjem istih informacija.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da se tražena informacija koja se odnosi na kopiji svih B1 obrazaca za hotel "London" Ulcinj za period od 2007. do 2016. godine ne nalazi u dokumentima koji su u njegovom posjedu, odnosno Pravilnikom o obliku i sadržini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u centralni registar („Sl.list CG“, br. 10/10...50/17) propisano je da se jedinstvena prijava za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika podnosi nadležnom poreskom organu na "Obrascu JPR", sa dodacima "A", "B" i "C" koji su sa uputstvima za njihovo popunjavanje, odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio. Takođe, informacija koja se odnosi na kopiju JPR obrazaca za hotel "London" Ulcinj za 2007., 2008., 2009., 2013., 2014., 2015. i 2016. godinu nije u posjedu ovog organa, tako da se zahtjevu podnosioca ne može udovoljiti.

Informacija u posjedu organa vlasti, kako je propisano članom 9 stav 1 tačka 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, je faktičko posjedovanje tražene informacije od strane organa vlasti (sopstvena informacija, informacija dostavljena od drugog organa vlasti ili od trećeg lica), bez obzira na osnov i način sticanja.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja, neposredno ili preko Poreske uprave. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00€ administrativne takse shodno tarifnom br. 2 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 53/03...02/06 i "Sl.list CG" br. 22/08...26/11).

Christijan

sektor za savjetnik i sudovod

Udini di m... S. Gre



DIREKTOR,

Milorad M. Mugoša

